




# Tinyoxi




Nangamso Ka NomaHlubi-Koza



Tinyoxi ti sungula vutomi tanihi matandza.  
Matandza ya tlhotlhorha, ya va  
mahlomalavisi ivi ya ya hundzuka tinyoxi.





Tinyoxi i switsotswana leswi xalamukeke.

Ti na muhlovo wa xitshopana-nsuku na mavala ya mabantu ya buraweni.

Mimiri ya tinyoxi yi avanyisiwile yi va yi nharhu; ku na nhloko, xifuva na ncila.

Ti na mahlo ya ntlhanu. Ya mbirhi i makulu.


Naswona ti na milenge ya ntsevu. Milenge leyi yi na mintirho yo tala leyi katsaka ku basisa switwi swa tonu, ku khoma swilo na ku hlengeleta mati ya swiluva.



Ku na tinxaka to tala ta tinyoxi.

Leto tiveka swinene i tinyoxi ta vulombe.

Ti tshama hi mintlawa leyi katsaka na nyoxi ya hosikati.





Tinyoxi ti rhandza ku tshama ekusuhi na swimilana na swiluva. Tindhawu leti ti katsa swirhapa, emadyelweni na le nhoveni. Laha ku nga na swiluva swo tala, tinyoxi ti tshama kona.



Hosikati ya tona yi tshikela matandza, kutani  
yi engetelela nhlayo ya tinyoxi.

Tinyoxi ti xalamukile eka ku endla vulombe.  
Tinyoxi leti ti tirhaka ti basisa xihlenge, ti  
hlengeleta mapa na mati ya swiluva. Ti endla  
leswi ku phamela mufumi wa tona.





Tinyoxi ta vulombe ti vulavurisana hi ku cina.  
Loko ti vona swiluva swo saseka, ti rhamba  
tin'wana hi ku cina. Leswi swi va hikuva  
swiluva ku va ka swona swi kumaka mati eka  
swona.



Tinyoxi ti tlanga xiave lexikulu xa ku hlayisa mbangu. Loko tinyoxi ti dya mati ya swiluva, ti hlengeleta mapa ya swiluva ivi ti yisa ekaya. Tinyoxi ti rhwala mapa ya swiluva hi milenge ya tona na miri ku suka eka xiluva xin'wana ku ya eka xin'wana.

Mapa yan'wana ya wa endleleni yo ya eka ekaya. Leswi swi endla leswaku swiluva swi baleka eka tindhawu to tala.







Loko ti fika ekaya, ti tirhisa mati ya swiluva  
na mapa ya kona, lawa ti ya rhwalaka  
endzeni ka makhwiri ya ton a ya vulombe ku  
va ti endla vulombe.

Tinyoxi ta vulombe i switsotswana swi ri  
swoxe leswi endlelaka vanhu swakudya  
swo dya. Vulombe bya tsokombela, na ku  
nandziha. Nkarhi wun'wana bya tirhisiwa  
ematshan'wini ya chukele.

Byi tlhela byi tirhisiwa ku tshungula swilondza  
hi ku byi tota eka swona.



Loko hi vona tinyoxi ti ri karhi ti haha, a hi tsundzukeni leswaku hi tona ti hi endlelaka vulombe na ku hi byalela swiluva.

